

# 1892 – Préf. Long dóu Rose e de la mar – Sextius Michel - Avignon

## CHARRADETO

Veici mai un valènt que, despièi aumens quaranto an, a quita la Prouvènço, qu'es ana à Paris, que i'a lucha, que i' a viscu, que i' a planta caviho e counquist counsideracioun (à provo qu'es lou Maire, despièi mai de vint an, de soun arroundissamen), em' acò, lou bèu jour que nous douno un libre de vers, se trovo qu'aquéli vers soun en pur prouvençau, o, en prouvençau linde, beluguet, que cascaio coume un nis de cardelino.

Sabes, coulègo Sextius, que li felibre de Paris, quand, i'a sèt an d'acò, te noumèron soun baile, aguèron bono man emai bono sentido? car, de pouèto coume tu, la lengo de Prouvènço, quant creses que n'en comte? Fau que, dins toun enfanço, n'agues rapuga d'amouro, de peto-vin emé d'agreno, dins li bartas de Malo-Mort; fau que n'agues cassa de prègo-Diéu d'estoublo, fau que i'agues jouga dins li feniero is escoundudo, o, fau que n'agues fa decambareleto sus lis lero, fau que i'agues landa, en péu, à péd descaus, sus la routo pôussouso e blanco de Senas, fau que n'agues gasta de nis de pendoulino dins lis isclo de Durènço, pèr que, tant d'an après, la lengo de l'oustau te fugue revengudo, alerto e famihiero, coume encaro se parlo souto li falabreguié!

Ah! nosto escolo bouissounier d'aantan, nosto descabestrado educacioun rustico, ounte aprenian, ounte vesian tant de mistèri naturau (que li savènt saubran jamai), que fouletoun de pouësiò, de remembre, de joio, d'estacaduro, au terradou, nous acampavo dins lou cor! e, coume soun de plagne, à noste poun de visto de pouèto simplas, aquéli pàuris enfant d'aro, que lis adraion à cinq an vers lis escolo frejo e tristo, pèr ié leva, zóu, davans ouro, tóuti si naïveta, tóuti sis enfantoulige!

E coume sias tóuti li même, li Prouvençau emigra, quand lou calabrun s'aprocho, e coume ié tournas à-n-aquelo clarour di proumiéris annado, que vous sèmbla de liuen un paradis perdu!

Retournarai vèire Cabano,  
Mounte ère enfant, mounte aviéu pòu,  
Sus lou camin de Sant-Andiòu,  
Quand li biòu me fasien li bano.

Ansin cantavo, éu peréu, lou pouèto Adóufe Dóumas, quand èro sadou de Paris. Vous demande, disié,

Vous demande un goubelet d'aigo.  
Santo Maire de Diéu, Nosto-Damo d'Avoust!  
Se sabias coume es bon, quand avès lou desgoust,  
Un bon gousta de bourtoulaigo!

Emai tu, bon Sextius, ié siés tourna gounfle d'amour, accoumpagna de ti fibre parisen e Cigalié; e, urous, as pouscu, dins un alègre roumavage, revèire e saluda tóuti nòsti vilo bello, Avignoun e Bèu-Caire, Aurenjo e Sant-Roumié, e Tarascoun e Arle, lou Martegue e Marsiho, Touloun e Grasso e Cano, e Antibo emé Niço; e pertout, i'as fa vèire au pople que t'aplaudissié, que la lengo dó u brès, que la lengo dóu nis, es toujour, après tout, aquelo ounte li fraire se recounèisson e s'embrasson.

Bon Sextius, brave Michèu, segur n'i'aviés pas besoun, parai? que te presentèsse, coume fau aro, à la Prouvènço... Car me sèmbla, e sembla en quau que te legigue, que tu l'as jamai quitado.

Dirai miés: tu e quauquis autre, que nous sias revengu mai prouvençau que fiéu de maire, avès fa, tè, sabes coume? coume lis ancian vin de nòsi canto-cigalo, que, pèr entèndre dire i capitàni auturié, au-mai vouiajavon liuen, au-mai venien courous e amourous à béure.

F. MISTRAL.

Maiano (Bouco-d1ou-Rose),  
10 de desèmbre 1891.